



Crna Gora  
UPRAVA ZA BEZBIJEDNOST HRANE, VETERINU  
I FITOSANITARNE POSLOVE  
Serdara Jola Piletića br. 26, Podgorica

Broj: 007 426/25-6992

Datum: 27.11.25

## UGOVOR O NABAVCI USLUGA

### **Nabavka mamaca sa vakcinom protiv bjesnila i distribucija iz vazduha za kampanju vakcinacije za 2025.godinu**

Ovaj ugovor zaključen je između:

**Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove**, sa sjedištem u Podgorici, u ulici Serdara Jola Piletića broj 26, koju zastupa direktor Vladimir Đaković, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

**Bioveta, a.s.**, adresa: Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Češka Republika, PIB: 25304046, koju zastupa Libor Bittner, predsjednik upravnog odbora, i Marek Vystavěl, član upravnog odbora (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

## **OSNOV UGOVORA:**

### **Član 1**

Pravni osnov ovog ugovora sadržan je u članu 149 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 74/19, 3/23, 11/23, 84/24), Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga – Nabavka mamaca sa vakcinom protiv bjesnila i distribucija iz vazduha za kampanju vakcinacije, broj: 02-012/25-UPI-5833/3 od 16.09.2025.godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude: 02-012/25-UPI-5833/6 od 27.11.2025.godine i ponudi ponuđača Bioveta, a.s., šifra ponude #142416 od 10.10.2025. godine.

### **Član 2**

Predmet ovog ugovora je nabavka mamaca sa vakcinom protiv bjesnila i distribucija iz vazduha za kampanju vakcinacije, shodno Tenderskoj dokumentacijom broj: 02-012/25-UPI-5833/3 od 16. 09. 2025. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude: 02-012/25-UPI-5833/6 od 27.11.2025.godine i ponudi ponuđača Bioveta, a.s., šifra ponude #142416 od 10.10.2025. godine.

## **STUPANJE NA SNAGU I ROK TRAJANJA UGOVORA**

### **Član 3**

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Rok izvršenja usluge iz člana 2 ovog Ugovora je 60 dana od dana zaključenja ugovora od strane obje ugovorne strane.

Izuzetno, u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika rok iz stava 2 ovog člana može biti i duži, odnosno bacanja mamaca sa vakcinom može biti odloženo za period kad su vremenski uslovi povoljniji, po odobrenju Naručioca.

## **CIJENA I NAČIN PLAĆANJA**

### **Član 4**

Ugovor se zaključuje na ponuđenu cijenu od 316.250,00 eura bez uračunatog PDV-a. PDV iznosi 22.137,50 eura. Ukupna vrijednost sa uračunatim PDV-om iznosi 338.387,50 eura.

Shodno članu 24a stav 1 tačka 2 Zakonu o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 65/01, 12/02, 38/02, 72/02, 21/03, 76/05, 4/06, "Službeni list Crne Gore", br. 16/07, 73/10, 40/11, 29/13, 9/15, 53/16, 1/17, 50/17, 46/19, 73/19, 80/20, 8/21, 59/21, 146/21, 49/22, 65/22, 140/22, 3/23, 3/23, 94/24) PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 7% od prometa proizvoda, usluga i uvoza proizvoda, u konkretnom slučaju nabavka lijekova za upotrebu u veterini.

Rok plaćanja je avansno u iznosu od 40 % vrijednosti ugovora u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora i dostavljanja avansne fakture i avansne garancije, a ostatak od 60 % ugovorenog iznosa biće plaćeno u roku od 30 dana od dana prijema fakture, koja se ispostavlja po izvršenim uslugama i potpisanim zapisnikom kojim se konstatuje da su usluge izvršene u svemu prema zahtjevima / uslovima Naručioca i dostavljenoj ponudi Izvršioca, a koji potpisuju ovlašćena lica Naručioca i Izvršioca, sa pozivom na broj Ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Način plaćanja: Virmanski.

Faktura se dostavlja na arhivu Naručioca, na adresi: Serdara Jola Piletića" broj 26, Podgorica.

## **MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA**

### **Član 5**

Mjesto izvršenja ugovora je cijela teritorija Crne Gore, sa izuzetkom naseljenih područja, velikih vodenih površina (jezera, velike rijeke, močvare) i većih puteva (autoputeva).

## PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

### Član 6

Izvršilac se obavezuje:

- da izvrši oralnu vakcinaciju crvenih lisica (*Vulpes vulpes*) radi prevencije infekcije virusom bjesnila, ispuštanjem mamaca sa vakcinom iz vazduha na niskoj visini, u skladu sa zahtjevom Naručioca, shodno uslovima i zahtjevima iz tehničke specifikacije i ovim Ugovorom;
- da osigura dostupnost ovlašćenog predstavnika Izvršioca u Crnoj Gori tokom cijelog trajanja kampanje distribucije mamaca sa vakcinom (ispuštanjem iz vazduha na niskoj visini) predviđene ovim ugovorom, uključujući najmanje mjesec dana prije početka kampanje i najmanje mjesec dana nakon završetka kampanje. Ovlašćeni predstavnik Izvršioca biće odgovoran za obuku osoblja Izvršioca, komunikaciju sa Naručiocem i drugim imenovanim licima od strane Naručioca (uključujući imenovane predstavnike veterinarskih i/ili zdravstvenih nadležnih organa Crne Gore) i praćenje svih aspekata implementacije ugovora radi osiguranja usklađenosti sa odredbama ovog ugovora;
- da sprovodi adekvatne procedure radi zaštite zdravlja i javne bezbjednosti, osoblja Izvršioca i osoblja Naručioca i nadležnih organa Crne Gore;
- da obezbijedi kontakt telefon za komunikaciju tokom cijelog perioda trajanja kampanje vakcinacije predviđene ovim ugovorom, i mjesec dana nakon nje, usluge putem koje građani mogu dobiti specifične informacije o mamcima sa vakcinom protiv bjesnila, na crnogorskom jeziku, putem poziva na besplatan broj telefona;
- da obezbijedi da se tokom isporuke iz prostorija proizvođača mamaca sa vakcinom do distribucije (ispuštanjem iz vazduha na niskoj visini) mamci sa vakcinama protiv bjesnila prevoze, rukuju i skladište u skladu sa odobrenjima, saglasnostima, dozvolama, licencama (ili njihovim ekvivalentima) i uputstvom proizvođača i odobrenim sažetkom karakteristika lijeka;
- da obezbijedi dozvolu za stavljanje lijeka u promet ili saglasnost za nabavku, odnosno uvoz lijeka koji nema dozvolu za lijek izdatu od strane nadležnog organa;
- da obezbijedi da svaka serija mamaca sa vakcinom mora imati rok trajanja najmanje 10 mjeseci od datuma isporuke u Crnoj Gori;
- da obezbijedi dobijanje svih potrebnih dozvola koje izdaju nadležni organi u Crnoj Gori u razumnom roku, uzimajući u obzir datume realizacije zadataka. Naručilac nije obavezan da pribavi bilo kakve dozvole ili licence u ime Izvršioca i ne snosi odgovornost u tom pogledu. Naručilac neće prihvatiti produženje roka realizacije ugovora niti povećanje vrijednosti ugovora (iz bilo kakavog razloga) kao naknadu za neuspjeh Izvršioca u pribavljanju potrebnih dozvola i licence;
- da obezbijedi dobijanje dozvole za vakcinaciju iz vazduha od nadležne crnogorske institucije;

- da obezbijedi mape, 'shapefiles' nacionalnih granica i koordinata, kao i druge neophodne dokumentacije za sprovođenje distribucije mamaca sa vakcinom;
- da dostavi Program realizacije zadataka u roku od jedne sedmice od potpisivanja ugovora, koji treba da obuhvati sve faze od proizvodnje mamaca sa vakcinom do završetka distribucije iz vazduha, sa svim logističkim i tehničkim detaljima potrebnim za praćenje i osiguranje uspješne realizacije unutar predviđenog roka;
- da obezbijedi da distribucija mamaca sa vakcinom bude izvedena pomoću aviona podržanog kompjuterskim sistemom (hardverom i softverom) za detaljnu analizu podataka i kontrolu (GPS sistem povezan sa GIS sistemom za praćenje i kontrolu distribucije, evidentiranje ruta leta, evidentiranje mjesta ispuštanja mamaca sa vakcinom);
- da obezbijedi da se mamci sa vakcinom ravnomjerno rasporede preko cijele teritorije Crne Gore, sa izuzetkom naseljenih područja, velikih vodenih površina (jezera, velike rijeke, močvare) i većih puteva (autoputeva), prosječnom gustinom od 20 mamaca sa vakcinom po kvadratnom kilometru. Za postizanje ove potrebne gustine i učestalosti, avioni su dužni da lete po paralelnim linijama koje su međusobno udaljene 500 metara (odstupanja +/- 100 metara su prihvatljiva), a pojedinačni mamci sa vakcinom će se ispuštati na razdaljinama ne većim od 100 metara. Izvršilac mora osigurati da minimalan broj mamaca sa vakcinom u bilo kojem kvadratnom kilometru teritorije nije manji od 15, a da je prosječna gustina mamaca sa vakcinom po kvadratnom kilometru teritorije koja je obuhvaćena vakcinacijom najmanje 19. Izvršilac će ponoviti distribuciju u oblastima gdje nisu postignuti ovi minimalni standardi. Izvršilac će osigurati da se linije leta završavaju što je moguće bliže graničnoj liniji Crne Gore sa susjednim zemljama;
- da obezbijedi da se mamci sa vakcinom protiv bjesnila ne distribuiraju u naseljenim područjima, vodenim površinama ili na putevima. Izvršilac mora opravdati bilo kakva odstupanja od propisane učestalosti distribucije objektivnim dokazima da su odstupanja bila potrebna da bi se izbjegla distribucija u navedene zone.
- Izvršilac je dužan da dostavi nacрте ruta leta sa jasno označenim zonama koje ne podliježu vakcinaciji najmanje sedam dana prije početka kampanje;
- da obezbijedi da se mamci sa vakcinom distribuiraju iz aviona koji leti na visini i brzinama ne većim od onih koji su definisani u Priručniku o procedurama koju je izradio Izvršilac, a koji je odobren od Koordinatora projekta imenovanog od strane Naručioca
- da obezbijedi da se mamci sa vakcinom ne smiju distribuirati ako se na osnovu službenih meteoroloških podataka očekuje da će u narednih 5 dana temperatura okruženja dostići 30°C ili više;
- da izvrši evaluaciju svakog dana distribucije mamaca sa vakcinom radi pravovremenog otkrivanja praznina/nevakcinisanih teritorija i dostavi evaluaciju Naručiocu narednog dana, radi dogovora sa Naručiocem o potrebnim korektivnim mjerama prije završetka kampanje;

- da će organizovati inspekciju i testiranje tokom realizacije radi verifikacije usklađenosti količina i tehničkih karakteristika sa ugovornim zahtjevima. Inspekcije i testiranja će se vršiti o trošku Izvršioca, najmanje u sledećim fazama:
  - (i) sve serije mamaca sa vakcinom se testiraju u potrebnim količinama na nivou proizvodnje od strane proizvođača;
  - (ii) Nakon isporuke u odgovarajuće skladišne kapacitete u Crnoj Gori i prije distribucije, 5 nasumično odabranih uzoraka iz svake zasebne serije (kako je identifikovano brojem serije i lota proizvođača) biće, o trošku Izvršioca, uzorkovano, pod nadzorom Naručioca i testirano u laboratoriji iz Evropske Unije, koja je akreditovana i nezavisna od proizvođača, metodama koje su akreditovane.za:
  - Titar virusa bjesnila,
  - Temperatura topljenja mamca sa vakcinom,
  - Stabilnost mamca sa vakcinom kada se inkubira na 25°C tokom 5 dana,
  - i
  - Prisutnost tetraciklin biomarkera.
  - (iii) Svi izvještaji testiranja laboratorije/a moraju da jasno sadrže brojeve serije/lota testiranih mamaca sa vakcinom, a u slučaju da tokom perioda skladištenja u Crnoj Gori bilo koja okolnost ukaže da je vakcina mogla izgubiti svoje originalne karakteristike, u slučaju dodatnih ispitivanja o trošku Izvršioca, Izvršilac će osigurati da rezultati testova iz laboratorije jasno sadrže brojeve serije/lota testiranih vakcina.
- da rezultate svih inspekcija i testiranja blagovremeno dostavlja na uvid Naručiocu,
 

Izvršilac može da započne distribuciju i prije dobijanja rezultata analiza iz tačke ii) ovog člana, a ukoliko rezultati ne budu zadovoljavajući Izvršilac se obavezuje da sprovede kampanju o svom trošku, što podrazumijeva nabavku 250.000 mamaca sa vakcinom za koje će se izvršiti potrebne laboratorijske analize i distribucija istih na teritoriji Crne Gore u skladu sa uslovima i zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
- da osigura da mamci sa vakcinom protiv bjesnila moraju biti pakovani u skladu sa propisanim zahtjevima koji se primjenjuju u Crnoj Gori. Podaci na vakcinskim kartonskim kutijama i mamcima će, nakon riječi „Broj telefona za informacije“, sadržati broj telefona na koji građani mogu pozvati besplatno kako bi dobili specifične informacije u vezi mamaca sa vakcinom (kao što su informacije za lijekove za građane ili veterinarske lijekove). Ambalaža ostaje vlasništvo Izvršioca i mora se odložiti u skladu sa propisima kojima se reguliše zaštita životne sredine i upravljanje otpadu,
- da neće otpremiti u Crnu Goru niti isporučiti na mjesto skladištenja pošiljku dok ne dobije odobrenje za isporuku od Koordinatora projekta na zahtjev. Za izdavanje odobrenja za isporuku Izvršilac dostavlja u odgovarajućem roku podatke o dobijenoj dozvoli za lijek ili saglasnosti za uvoz, podatke o mjestu skladištenja mamaca sa vakcinom, kao i podatke o načinu transporta mamaca sa vakcinom od skladišta do mjesta distribucije (do aerodroma sa kojeg će se

vršiti letovi za distribuciju). Naručilac zadržava pravo da prije izdavanja odobrenja za isporuku izvrši kontrolu i verifikaciju da su uslovi za čuvanje, transport i skladištenje mamaca sa vakcinom u skladu sa uputstvom proizvođača i ovim Ugovorom obezbjeđeni,

- da otpremi i isporuči sve zalihe i opremu potrebnu za realizaciju ugovora na mjestu skladištenja i distribucije. Ukoliko Koordinator projekta ne izda odobrenje za isporuku ili ne odbije zahtjev Izvršioca u roku od 30 dana, smatra se da je nalog izdat posljednjeg dana tog perioda
- da će dostaviti Naručiocu i Koordinatoru projekta objektivne, pouzdane i neosporne dokaze da su posebni (ali nije ograničeno) uslovi u potpunosti ispunjeni, naročito u vezi sa transportom, skladištenjem, rukovanjem i distribucijom (ispuštanjem iz vazduha na niskoj visini) mamaca sa vakcinom;
- da će dostaviti Naručiocu i imenovanom Koordinatoru projekta izvještaj i geografske podatke u roku od 3 sedmice nakon završetka kampanje;
- da obezbijedi da tokom implementacije ugovora u potpunosti poštuje važeće zakone, propise i administrativne procedure Crne Gore. U tom cilju, i kako bi se osiguralo da ne bude kašnjenja tokom perioda realizacije ugovora, Izvršilac usluga će osigurati da su on, njegovi podizvođači i zaposleni u potpunosti upoznati sa važećim zakonima, propisima i administrativnim procedurama, a posebno: Zakon o ljekovima (Službeni list CG 80/20, 84/24 i 35/25); Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za stavljanje lijeka u promet (Službeni list CG br. 21/16 i 55/19); Zakon o veterinarstvu (Službeni list CG br. 30/12; 48/15; 57/15; 52/16, 43/18, 84/24 i 92/25); Zakon o vazdušnom saobraćaju (Službeni list CG br. 30/12; 30/17, 82/20 i 53/05); Pravilnik o uslovima za obavljanje vazdušnih usluga (Službeni list CG br. 04/14).

## Član 7

Naručilac se obavezuje:

- da izvrši avansno plaćanje u iznosu od 40 % vrijednosti ugovora u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora i dostavljanja avansne fakture i avansne garancije, a ostatak od 60 % ugovorenog iznosa biće plaćeno u roku od 30 dana od dana prijema fakture, koja se ispostavlja po izvršenim uslugama i potpisanim zapisnikom kojim se konstatuje da su usluge izvršene u svemu prema zahtjevima / uslovima Naručioca i dostavljenoj ponudi Izvršioca, a koji potpisuju ovlašćena lica Naručioca i Izvršioca, sa pozivom na broj Ugovora po kojem se plaćanje vrši;
- da pruži pomoć Izvršiocu u pribavljanju zakona, propisa i informacija o lokalnim procedurama, naredbama ili podzakonskim aktima Crne Gore, a koji mogu uticati na Izvršioca u izvršavanju njegovih obaveza iz ugovora. Međutim, bilo kakva pomoć koju Naručilac pruži u tom pogledu neće imati uticaj na oslobađanje ili umanjeње odgovornosti Izvršioca za pribavljanje tačnih, ažuriranih i važećih zakona, propisa i informacija o lokalnim procedurama, naredbama ili podzakonskim aktima., a koji mogu uticati na izvršenje ugovornih

obaveza. Naručilac će, na zahtjev Izvršioca, izvršiti administrativne formalnosti koje se strogo zahtijevaju od strane zakonodavstva Crne Gore u kojoj se isporuka treba izvršiti, kako bi se omogućila dostupna i primjenjiva oslobađanja od poreza na dodatu vrijednost (PDV) i/ili poreza s istim učinkom, taksi, pečata ili registraciju ili bilo kojih drugih dažbina sa sličnim učinkom. Naručilac, međutim, neće snositi nikakvu odgovornost prema Izvršiocu u tom pogledu.

Naručilac ima pravo i obavezu da tokom skladištenja i distribucije organizuje u odgovarajućoj i potrebnoj frekvenciji, nenajavljene kontrole u cilju verifikacije da su uslovi za čuvanje i rukovanje mamaca sa vakcinom tokom transporta, skladištenja i distribucije ispunjeni.

## **RASKID UGOVORA**

### **Član 8**

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od ugovornih strana.

Ako strane sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora.

U slučaju jednostranog raskida ugovora, ugovor će se raskinuti pisanim obavještenjem, sa otkaznim rokom od 30 dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor u slučaju da:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom,
- Izvršilac na drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem ugovornih obaveza,

Izvršilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor ako Naručilac ne izvrši plaćanje u rokovima i na način predviđen ugovorom.

Za sve odnose koji nisu izričito uređeni ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih važećih propisa Crne Gore.

## **GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA**

### **Član 9**

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i na prvi poziv naplativu Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza na iznos od 10% od ukupne vrijednosti Ugovora sa rokom važenje 30 dana dužim od ponuđenog roka izvršenja ugovora(60

dana od dana potpisivanja ugovora), ukupno 90 dana, i koju Naručilac može aktivirati u slučaju povrede ugovorenih obaveza i u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

## **AVANSNA GARANCIJA**

### **Član 10**

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i na prvi poziv naplativu Avansnu garanciju na iznos od 40 % od ugovorenog iznosa, sa rokom važenje 30 dana dužim od ponuđenog roka izvršenja ugovora (60 dana od dana potpisivanja ugovora), ukupno 90 dana, i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

### **Član 11**

Nijedna strana ne odgovara za neizvršenje ugovornih obaveza usljed djelovanja više sile. Višom silom se smatraju svi vanredni događaji koji su van kontrole ugovornih strana, uključujući ali ne ograničavajući se na: prirodne nepogode, rat, štrajkove, epidemije, pandemije, i sl.

## **OSTALE ODREDBE**

### **Član 12**

Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuju da u toku važenja ovog ugovora, kao i u toku od 3 godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne saglasnosti Naručioca.

## **SUDSKA NADLEŽNOST**

### **Član 13**

Ugovorne strane će nastojati da sve eventualne sporove rešavaju mirnim putem. Ukoliko u roku od 7 dana od početka neformalnih pregovora ne bude postignut dogovor, spor će se rešavati pred nadležnim sudom u Podgorici, u skladu sa važećim propisima.

## **ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**

### **Član 14**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 74/19, 3/23, 11/23, 84/24) je ništav.

## **PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA**

### **Član 15**

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statsunim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene preći na njenog pravnog nasljedinka.

## **PRIMJERC I UGOVORA**

### **Član 16**

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika ugovornih strana i sačinjen je u 6 (šest) istovjetna primjeraka, od kojih su po 3 (tri) za svaku od ugovornih strana.

#### **NARUČILAC**

**Uprava za bezbjednost hrane,  
veterinu i fitosanitarne poslove**

**Vladimir Đaković, direktor**



#### **IZVRŠILAC**

**BIOVETA A.S.**

**Libor Bittner, predsjednik upravnog  
odbora**

**Marek Vystavěl, član upravnog  
odbora**

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is above the name "Libor Bittner" and the second signature is above the name "Marek Vystavěl".